



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


NATIONAL
EDUCATION
COLLABORATION
TRUST

Read to Lead
A Reading Nation is a Leading Nation

2030
NDP

Moralo Le Tereka Ya Ho Iphumana (ATP)

Puo ya Lapeng: Sesotho



Kereiti 2 Kotara 1



Dikahare

Selelekela	1
Dipeelo tsa ho iphumana tsa Moralo wa Thuto wa Selemo	2
Tsebo ya Puo ya Lapeng	2
Dikahare tsa Puo ya Lapeng	2
Medumo le Ho bala ka tataiso ya sehlopha.	2
Ho theha tlwaelo ya ho ithuta puo	5
Tlwaelo e sisintsweng ya beke bakeng sa puo ya lapeng ya motheo o tlase wa thuto	6
Mesebetsi e sisintsweng bakeng sa motheo o tlase wa thuto (FP) (o tobaneng le dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo).	7
Medumo le ho bala ka tataiso ya sehlopha	14
Lenaneo la medumo: Puo ya Lapeng Sesotho.	15
Moralo wa mosebetsi wa Moralo le Tereka	18
Mookotaba 1	19
Mookotaba 2	21
Mookotaba 3	23
Mookotaba 4	25
Lenaneo la tekanyetso	27
Lenane la tlhopiso: Mohato o tlase Puo ya Lapeng	27
Tekanyetso ya ho ithuta	28
Ho sebedisa dirubiriki	28
Phetolo	29
Tekanyetso ya thuto: Karetse ya dintlha	30
Kereiti 2 Kotara 1: Mohlala wa Tekanyetso ya semmuso	31



Selelekela

Matitjhere a mohato o tlase a ratehang,

Sewa se seholo sa COVID 19 se re siile le phephetso e kgolo thutong. Ha re kgutlela ho ‘sekolo se tlwaelehileng’, bohole re lokela ho sebetsa ka matla le ka bohlale ho etsa bonneta hore mokgwa wa tshebetso wa rona o a iphumana. Sena ke se bohlokwa haholo mohatong o tlase wa thuto, moo bana ba ithutang tsebo ya ho bala le ho ngola. Afrika Borwa e hloka hore o etse ka matla ohle a hao o matlafatse baithuti ba hao ka tsebo ena, ele hore ha ba ithute feela ho bala, feela qetellong ba eba le bokgoni ba ho ‘balla ho ithuta’. Tokomane ena e bopetswe ho o thusa ho fihlella sena. Ka ho sebetsa ka moralo ona, re na le tshepo hore o tla kcona ho tobana le tahleheloa ya nako ya thuto le ho ruta, mme o behe baithuti ba hao boemong boo ba tshwanetseng ho ba ho bona. Re lebohela boinehelo, boikitlaetso mmoho le ho sebetsa ka thata ho hlokahalang ho tswa ho wena. O aha setjhaba sa rona ele ka nnete.

Re o lakaletsaa mahlohonolo kotareng ena e tlang,

Sehlopha sa ho Iphumana le ho Tereka sa Moralo wa Thuto wa Selemo sa Lefapha la Thuto ya Motheo/NECT



Dipeelo tsa ho iphumana tsa Moralo wa Thuto wa Selemo

- Dibeke di 10 Kotareng ya 4 ya ho iphumana ya Lefapha la Thuto ya Motheo
- Dibeke tse 2-3 tse qalang Kereiting ya 1 di lokela ho abelwa lenaneo la ho boitokiso le mesebetsi ya motheo e le ho etsa bonneta ba hore baithuti bohole ba loketse sehlopha sa bobedi.
- Dibeke tse latelang tse 7-8 di arotswe ka potolohya tse 3 kapa 4 tsa thuto.
- Potolohong ya beke tse ding le tse ding tse pedi, dikarolo tsohle tsa thuto ya puo di lokelwa ho akaretswa ka tsela e latelang, o sebedisa nako e nyane:

BONYANE BA CAPS TEKANYETSO YA NAKO	KEREITI 1	KEREITI 2	KEREITI 3
Ho mamela le ho bua	Metsotso e 45	Metsotso e 45	Metsotso e 45
Ho Bala le Medumo	Dihora tse 4 metsotso e 30	Dihora tse 4 metsotso e 30	Dihora tse 4 metsotso e 30
Mongolo	Hora e 1	Metsotso e 45	Metsotso e 45
Ho ngola	Metsotso e 45	Hora e 1	Hora e 1
KAKARETSO	DIHORA TSE 7	DIHORA TSE 7	DIHORA TSE 7

Tsebo ya Puo ya Lapeng

- Boiphumano ba Moralo wa Thuto wa Selemo (ATP) ya puo ya lapeng e hlophisitswe ho bontsha matitjhere hore ke tsebo efe eo ba tshwanetseng ho aha ho yona bakeng sa karolo e nngwe le enngwe ya thuto.
- Ho bohlokwa ho elellwa hore dibeke tse ding le tse ding tse pedi, tsebo e boptjwang e a tshwana karolong le karolong, e le hore ho be le pheta-pheto e ngata bakeng sa ho aha le ho matlafatsa tsebo.

Dikahare tsa Puo ya Lapeng

- Potolohya ya beke tse ding le tse ding tse pedi, matitjhere a lokela ho kgetha mookotaba.
- Mookotaba ona o hlalosa dikahare tsa potolohya eo.
- Mohlala, ha titjhere a kgetha mookotaba '**Bohole re ya sekolong**', dikahare tsohle di lokela ho ikamahanya le mookotaba ona, di kenyelletsa le:
- Tlotlontswe e rutwang, mohlala: **bala; kgokahanya; bapisa; ithuta; China; kereiti ya bobedi**.
- **Diraeme kapa dipina** tse rutwang. **Ke rata ho bala le ho ngola**.
- Pale e balwang ka nako ya **Ho bala ka kopanelo**, mohlala: Pale ya sehlooho sa: **Kereiti ya bobedi Afrika Borwa le China**.
- **Mosebetsi wa Ho Ngola** oo baithuti ba tshwanetseng ho o phetha, mohlala: **Ngola seratswana ka seo baithuti ba se etsang Afrika Borwa le China**.

Medumo le Ho bala ka tataiso ya sehlopha.

- Ho bala ka tataiso ya sehlopha le medumo, ke tsona feela tseo dikahare tsa tsona di sa amaneng le mookotaba.

- Bakeng sa ho ithuta ho bala, baithuti ba lokela ho rutwa medumo ya puo ka mokgwa wa tatellano, le mokgwa wa ho arola/qhaqholla le ho kopanya medumo ena.
- Ebe, ba ikwetlisa ho bala mantswe le dipale ba sebedisa tsebo ya bona ho qapodisa mantswe.

Ha re lekoleng hore ke bokgoni le dikahare dife tse thathamisitsweng Moralong wa Thuto wa Selemo (ATP) bakeng sa Kereiti 2 Kotara 1:

KAKARETSO YA BOIPHUMANO YA MORALO WA THUTO WA SELEMO: KEREITI 2 KOTARA 1	
HO MAMELA LE HO BUA	
<i>Motheo:</i>	
<p>1 Hlophisa tlhahisoleding mohlala, ka ho sebedisa ditshwantsho</p> <p>2 Araba dipotso tse bulehileng le tse kwalehileng</p> <p>3 Bua ka boiphihlelo ba hae jwalo ka ho qoqa ditaba</p> <p>4 Mamela ditaelo mme a bile a arabela ka tshwanelo</p> <p>5 Mamela dipale mme o ntsha maikutlo ka pale</p> <p>6 Fana ka monyetla wa ho bua</p> <p>7 Pheta tlhahlamano ya diketsahalo ka nepo paleng</p>	
<i>Kotara 1:</i>	
<p>1 Mamela ntle le tshitiso, a bontsha sebui hlompho</p> <p>2 Mamela pale ka thahasello a araba dipotso tse amang le pale</p> <p>3 Pheta tlhahlamano ya diketsahalo mme a arabela ka nepo</p> <p>4 Eba le seabo dipuisanong, a botsa a bile a arabela dipotso a sisinya mohopolo.</p> <p>5 Sebedisa mantswe a nepahetseng bakeng sa maemo, jwaloka memo</p> <p>6 Pheta pale e nang le qalo, bohare le qetello</p>	

MEDUMO	
Tlhokomediso ho titjhere:	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Etsa bonnate hore o bopa le ho qhaqholla mantswe</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Ka ho utlwa (tlhokomediso ya medumo/phonemic awareness)</i> <i>Ka ho utlwa le ho bona (medumo/phonics)</i> 	
<i>Motheo:</i>	
<p>1 Hlophisa mantswe ka dihlopha tsa lelapa la medumo</p> <p>2 Hlwaya dikamano tsa tlhaku le modumo ya ditlhaku tsohle</p> <p>3 Elellwa mantswe a morethetho o tshwanang jwaloka nolo, bolo, holo</p> <p>4 Bopa mantswe a sebedisa medumo eo a e tsebang</p> <p>5 Bala mantswe a medumo dipolelong le dingolweng tse ding</p> <p>6 Ithuta ho peleta mantswe a 10 ka beke a nkilweng dithutong tsa medumo</p>	
<i>Kotara 1:</i>	
<p>7 Sebedisa metswako ya didumammo ho bopa le ho qhaqholla mantswe</p> <p>8 Bopa mantswe a ditlhaku tse 3 le 4 a sebedisa medumo yohle e rutilweng</p> <p>9 Elellwa le ho bala: <ul style="list-style-type: none"> a Elellwa ditlhaku tse tharo tsa didumammo tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (mohl: ntlo, ntja, mpho) b Boletsa medumo e tswakilweng e bopilweng ka ditlhaku tse pedi (mohl: kgasa, kganna, tsafala) c Boeltsa medumo ya didumannotshii e tswakilweng mantsweng (mohl: hlööho, thuübe, hlaahlela) d Elellwa didumannotshi tse phahameng le tse tlase mantsweng a ngolwang ka ho tshwana (mohl: oma – Diaparo di a oma, Ke mo oma ka koto, noka – Ke noka dijo ka letsawai, ke tshela noka ya Senqu e Boletsa metswako ya didumammo qetellong ya mantswe, mohl., jwalo ka se-di-be-ng </p>	

MONGOLO

- 1 O tshwara pensele ka nepo a sebedisa disebediswa tsa ho ngola (buka/leqephe) ka nepo
- 2 Bopa ditlhaku tse nnyane le tse kgolo tse 26 ka nepo: ho bontsha mongolo, seboleho le ho siya dikgeo
- 3 Ngola mantswe a siya dikgeo ka nepo dipakeng tsa ditlhaku le mantswe
- 4 Kopolla a ngole dipolelo tse pedi kapa ho feta moo ka mongolo o hlakileng o balehang ka nepo
- 5 Ngola a sebedisa matshwao a puo (kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo)
 - Mofuta wa mongolo o tla itshetleha melawaneng ya sekolo ya ho ngola kapa ya profense

HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA

Tlhokomediso ho titjhere:

- Dudisa bana ka dihlopha tsa bokgoni bo tshwanang ba ho bala.
- Kgetha ditema/dibuka ka boemo ba tsebo ya ho bala ya sehlopha ka seng
- Mamela setho sa sehlopha ka seng ha se bala ka bo mong mme o fane ka tataiso ha ba bala.

- 1 Bopa tlolontswe ya pono mohlala, mantswe a phetwang kgafetsa
- 2 Balla hodimo le ka kgutso boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere ke hore sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e itshetlehileng boemong ba ho bala ha sehlopha
- 3 Sebedisa mantswe a hlahang kgafetsa medumo, ho hlopholla maemo le bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa seboleho ba a bala
- 4 O a itekola ha bala
- 5 Sebedisa setshwantsho se seratswaneng bakeng sa kutlwisiso
- 6 Bontsha kutlwisiso ya mantshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso mmoho le letshwao la makalo) ha a balla hodimo

HO BALA KA BOIKEMELO

- 1 Ipalla ka boikemelo: dibuka tsa ditshwantsho, dikarete tsa dithothokiso, dibuka tsa dipale tse tswang laeboraring kapa sekgutlwaneng sa ho bala ka phaposing

HO BALA KA KOPANELO

- 1 Bala buka le phaposi yohle mmoho le titjhere / Mamela le ho latela ha titjhere a bala buka
- 2 Hlwaya tlhahlamano ya diketsahalo tse paleng le dintlha tse ding tsa bohlokwa
- 3 Sebedisa ditshwantsho le bokantle ba buka ho lepa/noha hore pale e tla bua ka eng
- 4 Araba dipotso tse bulehileng tse itshetlehileng paleng
- 5 Elellwa sesosa le sephetho/ditlamorao paleng
- 6 Hlalosa mohopolo wa sehlooho
- 7 Ntsha maikutlo a hae ho arabela seratswana se badilweng
- 8 Tsepama ho:
- 9 Mefuta ya dingolwa
- 10 Dikarolwana tsa seratswana
- 11 Kutlwisiso e boemong bo fapaneng
- 12 Dipaterone tsa puo

HO NGOLA

Tlhokomediso ho titjhere:

- Sebedisa mesebetsi ya ho ngola ka kopanelo ho bontsha mehato ya ho ngola (mekgwaritso, ho ngola le ho phatlalatsa) Fana ka sebopoho (foreimi) sa ho ngola ho thusa baithuti ho ngola dipale tsa bona.

Motheo

- 1 Taka setshwantsho ho fetisa molaetsa o jwaloka boiphihlelo ba hae
- 2 Kotara 1:
- 3 Ngola ditaba tsa hae
- 4 Phehisa ka mehopolo le mantswe bakeng sa pale ya phaposi (ho ngola ka kopanelo)
- 5 Bopa banka ya mantswe le dikishinari ya hae
- 6 **O phetha mesebetsi ya mongolo, e kenyeltsang mokgwaritso, ho ngola le ho phatlalatsa:**
 - a Ngola bonyane dipolelo tse 3 tsa ditaba tsa hae, medumo e metjha a ithutileng le mantswe a bonwang a tlwaelehileng
 - b Ngola le bontsha dipolelo tse 2-4 ka sehlooho bakeng sa ho phehisa bukeng ya phaposi bakeng sa sekgutlwana sa ho balla
- 7 **O hlwaya a be a sebedise puo ka nepo, ho kenyeltsa le:**
 - a Sebedisa feelwane ho ngola lenane

Ho theha tlwaelo ya ho ithuta puo

- E meng ya mekgwa ya ho etsa bonnete ba hore o sebedisa nako e lekanyeditsweng ka nepo ho akaretsa tsebo yohle e Moralong wa Thuto ya Selemo (ATP), ke ho theha tlwaelo ya ho ithuta puo.
- Tlwaelo e sisintsweg ya beke le beke, e ka sebediswang potolohong ya beke tse pedi e ya latela.
 - Tlwaelo ena e sebedisa **BONYANE BA NAKO** bakeng sa puo ya lapeng (dihora tse 7).
 - Tlwaelo ena e hlophisitswe ho sebetsa dikereiting tsohle

Tlwaelo e sisintsweng ya beke bakeng sa puo ya lapeng ya motheo o tlase wa thuto

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	NAKO: KAKARETSO	NAKO: HO BUA LE HO MAMELA	NAKO: HO BALA LE MEDUMO	NAKO: HO MONGOLO	NAKO: HO NGOLA
Mantaha	HO BUA LE HO MAMELA	Mesebetsi ya molomo	Metsotsso e 15	Metsotsso e 15	Metsotsso e 15	Metsotsso e 15	
MONGOLO		Tekaryetso e sang ya semmuso	Metsotsso e 15				
HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo	Metsotsso e 15					
HO NGOLA	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 30					
HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
Labobedi	HO BALA LE MEDUMO	Ruta modumo le manswe a matjha	Metsotsso e 15				
MONGOLO	Ruta tlhaku le manswe a matjha	Metsotsso e 15					
HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo	Metsotsso e 15					
HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
Laboraro	HO BUA LE HO MAMELA	Mesebetsi ya molomo	Metsotsso e 15				
HO BALA LE MEDUMO	Ruta modumo le manswe a matjha	Metsotsso e 15					
MONGOLO	Ruta tlhaku le manswe a matjha	Metsotsso e 15					
HO NGOLA	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 30					
HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
Labone	HO BALA LE MEDUMO	Kwetliso ya medumo	Metsotsso e 15				
HO BALA LE MEDUMO	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 15					
HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
Labohlano	HO BUA LE HO MAMELA	Mesebetsi ya molomo	Metsotsso e 15				
HO BALA LE MEDUMO	Kwetliso ya medumo	Metsotsso e 15					
HO BALA LE MEDUMO	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotsso e 15					
HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotsso e 30					
		Dihora tse 7	Metsotsso e 45	Dihora tse 4 le metsotsso e 30	Metsotsso e 5	Hora e 1	

Na o a bona hore nako e lekantsweng ya karolo e nngwe le enngwe e nepahetse?

Mesebetsi e sisintsweng bakeng sa motheo o tlase wa thuto (FP) (o tobaneng le dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo).

- Ka lebaka la hore bongata ba bokgoni bo tshwanang bo lokela ho ntlafatswa, e kaba mohopolo o motle ho etsa mesebetsi e tshwanang kapa ho e pheta beke le beke.
- Hona ho etsa bonnete ba hore o akaretsa tsebo kapa bokgoni bohle bo hlokwang Moralong wa Thuto wa Selemo.
- Ho etsa hape le hore ho ruta le ho ithuta ho hlophehe hantle, hobane hang ha baithuti mmoho le wena le tlwaetse mesebetsi, nako e ka senywang ditlhalosong e a bolokeha.
- Moralo o latelang o sisinya mesebetsi e ka etswang kgafetsa beke le beke ho fihlella dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo.
- Moo tsebo kapa dikateng di lokelang ho akaretswa (ho ya ka Moralo wa Thuto wa Selemo) tsena le tsona di lokela ho kenyelletswa.
- Hlokomela: Matitjhere a lokela ho sebedisa mesebetsi ya buka ya mosebetsi ya DBE ha ho hloka hala.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Mantaha	HO MAMELA LE HO BUA	Mesebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebisa mookotaba • Ruta mantswa a 3 a tloltlontswa • Ruta pina kapa raeme • Baithuti ba eketsa mantswe di dikshenaring tsa bona
	MONGOLO	Tekanyetso eo e seng ya semmuso	<ul style="list-style-type: none"> • Fana ka tekayetso eo e seng ya semmuso ho bona hore baithuti ba hopola mantswe le medumo e rutilweng nako e fetileng • Kopa baithuti ho ngola mantswe a 10 ho tswa thutong ya medumo le mantseng a phethwang kgafetsa • Hlahloba hape mongolo – popo ya ditlhaku, tlhaku tse kgolo, sebaka
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo MOSEBETSI PELE HO PADISO	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi pele ho padiso • Bontsha baithuti ditshwantsho ho tswa paleng • Ba botse ho etsahalang
	HO NGOLA (Potoloho ya beke 1)	Tshebetso le ho ngola ho kopaneng: HO RALA	<ul style="list-style-type: none"> • Bolella baithuti sehlooho <ul style="list-style-type: none"> a Diratswana tse 1–2 tsa dipolelo tse 8 b Diratswana tse 2 tsa dipolelo tse 10 c Hlophisa lesedi ka mokgwa wa tafole kapa tjhate d Thotokiso e bonolo kapa pina • Bontsha baithuti hore ba KGWARITSE/RALE jwang mongolo wa bona • Kopa mehopolo ya moraloo (ho ngola ka kopanelo) • Bolella baithuti ho phethela meralo ya bona (ba se kopitsane)

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Mantaha	HO NGOLA (Potoloho ya Beke 2)	Ho ngola le tshebetso ya ho ngola ka kopanelo: HO LOKISA	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola moralo wa hao tlapangollong • Ngola lenane la tlhopiso tlapangollong • Bontsha baithuti hore ba LOKISE jwang seo ba se ngotseng ba sebedisa lenane la tlhopiso (ho ngola ka kopanelo) • Bolella baithuti ho lokisa seo ba se ngotseng kapa ba lokise seo molekane wa bona a se ngotseng
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> • Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho boikemelo) • Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa • Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala) • Boeletsa medumo le mantswe a hlhang kgafetsa mmoho le sehlopha • Efa sehlopha tema boemong ba bona • Mamela moithuti ka mong ha a bala.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labobedi	HO BALA LE MEDUMO	Ruta modumo o motjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa lenaneo la medumo ka mokgwa wa puo ya hao • Ruta baithuti ho bala modumo o motjha • Ba rute ho bala mantswe a sebedisang modumo o motjha le medumo e rutilweng (mantswe a qhaqhollehang) • Ba bontshe hore ba qhaqholle le ho bopa mantswe jwang • Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE
	MONGOLO	Ruta tlhaku e ntjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> • Ke mohopolo o motle ho tsamaisa mongolo le medumo • Ruta baithuti hore ba ngole jwang tlhaku kapa modumo oo ba ithutileng (Kereiti 2&3 – mongolo o kopaneng) • Ruta baithuti hore ba ngole mantswe le dipolelo jwang ba sebedisa modumo • Lokisa tshwaro ya baithuti ya pensele, boemo, popo ya tlhaku, sebaka le boholo • Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labobedi	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo PADISO YA PELE	<ul style="list-style-type: none"> Padiso ya pele Balla baithuti pale ka bokgeleke le ka maikutlo. Emisa o hhalose moo ho hlokalang. Supa o be o hhalose dikarolwana tsa puo, tse kenyaletsang: <ul style="list-style-type: none"> Matshwao a puo Kgopolotaba tsa mongolo Dipaterone tsa puo Dikarolwana tsa seratswana Kamora ho bala, botsa dipotso tse latelang. <ul style="list-style-type: none"> Hopola (mang, kae, neng, eng, jj) Tatelano (ho etsahetseng pele, hwa latela, qetellong) Mohopolo le fana ka mabaka (o ratile / o nahana eng ka / fana ka mabaka jj) Dipotso tse bulehileng (hobaneng, ekabe o entse eng ha o ne..)
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho boikemelo) Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala) Boletsa medumo le mantswe a hlahang kgafetsa mmoho le sehlopha Efa sehlopha tema e boemong ba sona Mamela baithuti ka bong ha bala ka boikemelo.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Laboraro	HO MAMELA LE HO BUA	Mesebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> Ruta mantswe a 3 a tlotlontswe ya mookotaba. Bina pina kapa raeme/thothokiso Baithuti ba eketsa mantswe di dikshenaring tsa bona Etsa mosebetsi o mong, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> Ditaba – Kopa baithuti ba 2 ho o qoqela ditaba tse ntjha Pheta pale ya boiqapelo – Kopa baithuti bohole ho iqapela pale ka tema e itseng mme ba phetele molekane Dipapadi – Bapala papadi ya puo Fana ka lenane la ditaelo bakeng sa baithuti ho arabela Hlophisa dintho le ditshwantsho

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Laboraro	HO BALA LE MEDUMO	Ruta modumo o motjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> Sebetsa lenaneo la medumo ka mokgwa wa puo ya hao. Ruta baithuti ho bala modumo o motjha Ba rute ho bala mantswe a sebedisang modumo o motjha le medumo e rutilweng (mantswe a qapodisehang) Ba bontshe hore ba qapodise le ho bopa mantswe jwang Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE
	MONGOLO	Ruta tlhaku e ntjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> Ke mohopolo o motle ho tsamaisa mongolo le medumo Ruta baithuti hore ba ngole jwang tlhaku kapa modumo oo ba ithutileng (Kereiti 2&3 – mongolo o kopaneng) Ruta baithuti hore ba ngole mantswe le dipolelo jwang ba sebedisa modumo Lokisa tshwaro ya baithuti ya pensele, boemo, popo ya tlhaku, sebaka le boholo Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE
	HO NGOLA (Potoloho ya Beke 1)	Ho ngola le tshebetso ya ho ngola ka kopanelo HO RALA	<ul style="list-style-type: none"> Hopotsa baithuti ka mosebetsi wa ho ngola Ngola moralo wa hao tlapangollong Ngola foreimi ya ho ngola tlapangollong Bontsha baithuti hore ba RALE jwang mongolo wa bona Borella baithuti hore ba sebedise moralo wa bona mmoho le foreimi ya mosebetsi ho ngola meralo ya bona
	HO NGOLA (Potoloho ya Beke 2)	Ho ngola le tshebetso ya ho ngola ka kopanelo HO HLAHISA LE HO PHATLALATSA	<ul style="list-style-type: none"> Hopotsa baithuti ka mosebetsi wa ho ngola Pheta hape ditokiso Bontsha baithuti hore ba PHATLALATSE jwang mongolo wa bona ka ho ngola ka makgethe o ba sa etse diphoso, mme ba be ba keny le ditshwantsho Borella baithuti ho phatlalatsa mesebetsi ya bona Borella baithuti ho arolelana mengolo ya bona le metswalle – bala mongolo wa hae le wa ba bang
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho bo mong) Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala) Boeletsa medumo le mantswe a bonwang mmoho le sehlopha. Efa sehlopha tema e boemong ba sona Mamela moithuti ka mong ha a bala ka boikemelo.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labone	HO BALA LE MEDUMO	Boikwetiso ba medumo	<ul style="list-style-type: none"> Boeletsa medumo e mmedi e rutilweng ka Labobedi le Laboraro Etsa mosebetsi wa medumo mmoho le phaposi, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> a Kopanya medumo mmoho ho bopa lenseswe b Arola mantswe ka medumo c Arola mantswe ka dinoko d Arola mantswe ka qaleho le ka meretheto. e Hlophisa mantswe ka sehlopha sa mantswe a lelapa f Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo PADISO YA BOBEDI	<ul style="list-style-type: none"> Padiso ya bobedi Balla baithuti pale ka bokgeleke le ka maikutlo. Kamora ho bala, botsa dipotso tse kenyelletsang: <ul style="list-style-type: none"> a Tatelano (ho etsahetseng pele, hwa latela, qetellong) b Mohopolo mme o fana ka mabaka (o ratile / o nahana eng ka / fana ka mabaka jj) c Boemo bo hodimo (o nahana hobaneng ha o ne o ____ o ne o tla etsa / na ebe o ikamahanya le... / jj.) Kopa baithuti ho ipopela dipotso tsa bona ka seratswana, mme ba botse molekane
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHAF TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka bo) Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala) Boeletsa medumo le mantswe a mmoho le sehlopha. Efa sehlopha tema e boemong ba sona. Mamela moithuti ha a bala ka.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labohlano	HO MAMELA LE HO BUA	Mesebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> Ruta mantswe a 3 a tlotlontswe ya mookotaba. Bina pina kapa o etse raeme/thothokiso. Etsa mosebetsi o mong wa molomo <ul style="list-style-type: none"> a Beha baithuti ka dihlopha ho buisana ka seratswana, sebedisa foreimi – ntsha maikutlo le mohopolo mme o fana ka mabaka a dikarabo tsa hae (ke ratile... / ha ke a rata... / ke nahana seratswana sena se ngolletswe ho ...) b Pheta pale ka boiqapelo – Kopa baithuti ho sebetsa ka dihlopha mme ba kopanye tema ya pale.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labohlano	HO BALA LE MEDUMO	Boikwetliso ba medumo	<ul style="list-style-type: none"> • Boeletsa medumo e mmedi e rutilweng ka Labobedi le Laboraro, mmoho le e meng e rutilweng kotareng ena. • Etsa mosebetsi wa medumo le phaposi <ul style="list-style-type: none"> a Kopanya medumo mmoho ho bopa lentswe b Arola mantswe ka medumo. c Bopa mantswe o sebedisa medumo – Fumana lentswe d Ngola polelo ya hao o sebedisa mantswe a modumo e Etsa mosebetsi o loketseng wa buka ya mosebetsi ya DBE f Ntsha maikutlo le mohopolo mme o fana ka mabaka a dikarabo tsa hae • Efa baithuti ba fapaneng monyetla wa ho fana ka tlaleho ya mosebetsi wa sehlopha
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo MOSEBETSI KAMORA PADISO	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi kamora padiso • Etsa mosebetsi ho kopanela le pale boemong bo tebileng, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> a Tshwantshiso – beha baithuti ka dihlopha ho tshwantshisa pale b Qetello e ntjha – bolella baithuti hore ba iqapele qetello e ntjha ya pale mme ba bolelle balekane c Pheta pale le sehlopha – setho ka seng se qoqa karolo ya pale ka tatelano e nepahetseng d Pheta pale le motswalla – motswalla ka mong a qoqe pale ka tatelano e nepahetseng e Akaretsa – moithuti ka mong o phetela motswalla seo pale e neng e le ka sona ka dipolelo tse 2–3
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> • Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho bo mong) • Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa • Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala) • Boeletsa medumo le mantswe a hlahang kgafetsa mmoho le sehlopha • Efa ditho tsa sehlopha tema e boemong ba bona • Mamela moithuti ka mongi ha bala ka boikemelo.

Na o hlokometse hore ka hara karolo enngwe le enngwe, ditlwaelo di ya sebediswa? Sheba, ebe o eleletswe hore ditlwaelo di kenyaleditswe:

MESEBETSI YA MOLOMO

Mantaha: Tsebisa mookotaba, ruta tlotlontswe, ruta pina kapa raeme/thotokiso

Laboraro: Ruta tlotlontswe, bina pina kapa raeme, etsa mosebetsi o mong

Labohlano: Ruta tlotlontswe, bina pina kapa raeme, etsa mosebetsi o mong

MEDUMO LE HO NGOLA

Mantaha: Fana ka tekanyetso eo e seng ya semmuso ho sheba bokgoni ba medumo le ho ngola

Labobedi: Ruta modumo o motjha le mantswe; ruta tsela ya ho ngola ditlhaku le mantswe

Laboraro: Ruta modumo o motjha le mantswe; ruta tsela ya ho ngola ditlhaku le mantswe

Labone: Etsa mosebetsi wa ho ikwetlisetsa ho sebedisa medumo e rutilweng

Labohlano: Etsa mosebetsi wa ikwetlisetsa ho sebedisa medumo e rutilweng

HO BALA KA KOPANENLO

Mantaha: Pele ho padiso

Labobedi: Padiso ya pele

Labone: Padiso ya bobedi

Labohlano: Kamora padiso

MONGOLO

Beke 1 Mantaha: Ho rala

Beke 1 Laboraro: Ho thala

Beke 2 Mantaha: Ho hlophisa

Beke 2 Laboraro: Ho hlahisa le ho phatlalatsa

Na ebe sena se utlwahala? Ke diphetoho dife tseo o ka di etsang?



Medumo le ho bala ka tataiso ya sehlopha



Jwaloka titjhere ya mohato o tlase wa thuto, boikarabelo bo bohlokwa ka ho fetisia ke ho etsa bonneta ba hore baithuti ba tseba ho bala!

Ditataiso tsa motheo tseo o lokelang ho di latela ho ruta medumo ke ho:

- 1 Etsa bonneta hore o phetha lenaneo la medumo, le kenyehletsang medumo yohle ya puo ya hao.**
 - Lenaneo la medumo la NECT la Sesotho le kenyehletsang medumo yohle ya puo ya hao. Lenaneo le leng le leng le hlwailweng ke profense ya hao, setereke kapa sekolo.
- 2 Sebetsa lenaneo la hao ka mokgwa wa tatelano. Bakeng sa modumo o mong le o mong:**
 - Etsa bonneta hore baithuti ba utlwa modumo, mme ba kgona ho qoholla modumo mantsweng.
 - Ruta baithuti dikamano tsa lentswe le modumo – kamoo modumo o shebahalang ka teng.
 - Kwetlisa ho kopanya modumo mmoho le medumo e meng e tsejwang ho bopa mantswe. Bala diratswana tse kenyehletsang mantswe a sebedisang modumo.
 - Boeletsa medumo yohle e rutilweng kgafetsa.

Ditataiso tsa motheo tseo o lokelang ho di latela ho ruta ho bala ke ho:

- 1** Hlophisa baithuti ka dihlopha tsa bokgoni ba bona ba ho bala.
- 2** Bitsa sehlopha ka seng ho o balla, bonyane hang ka beke.
- 3** Baithuti ba sokolang, leka ho ba mamela habedi kapa hararo ka beke.
- 4** Sebedisa tema e nepahetseng – ka dihlopha tse ding, o ka iphumana o sebetsa tabeng ya ho boeletsa medumo le ho etsa popo ya mantswe.
- 5** Ha o sebetsa le sehlopha, mamela moithuti ka mong a bala ka boikemelo.
- 6** Ruta baithuti ho qapodisa mantswe ao ba sa a tsebeng kamehla – ha moithuti a fihla lentsweng leo a sa tsebeng ho le bala, mo thuso ho le qapodisa. O se ke wa le feta kapa wa bitsa moithuti e mong ho bala lentswe leo.
- 7** Ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha, beha baithuti ka bobedi ho phetha mesebetsi ya ho bala mmoho, ha o ntse o sebetsa le sehlopha se senyane.

Lenaneo la medumo: Puo ya Lapeng Sesotho.

- Ho bohlokwa ho ruta baithuti medumo yohle ya puo ka mokgwa wa tatelano.
- Medumo e rutilweng lenaneong la medumo la Sesotho Puo ya Lapeng la NECT e tlhahlamantsitswe ka tlase – lokoloha ho e sebedisa jwalo ka tataiso.
- Ka lebaka ka sewa se seholo, bana ba bangata ba fetilwe ke thuto e bohlokwa ya medumo.
- Ka kopo fumana hore ke medumo efe eo baithuti ba e tsebang le eo ba sa e tsebeng, mme o sebetse lenaneo ka mokgwa wa tatelano, ho tobana le thuto eo baithuti ba sa e tholang.

Mantswe a kgethollwang ke mantswe ao baithuti ba ka bitsang hobane ba rutilwe medumo yohle e lentsweng.

Diratswana tse kgethollwang ke diratswana tseo baithuti ba ka di balang hobane di bopilwe ka ho sebedisa mantswe a kgethollwang le mantswe a bonwang ao baithuti ba rutilweng.

Ela hloko:

- **Medumo e ka dibolokong tse putswa** ke e hlwailweng ho tswa ho ATP ya Kereiti ya 2 Kotara 4 (hodima didumannotshi tsöhle)
- Etsa bonnete hore baithuti ba hao ba tseba medumo ena

MEDUMO SESOTHO				HLAHLOBA
MODUMO	MANTSWE A QAPODISEHANG			
a				
m	m-a-m-a = mama	a-m-a = ama		
o	o-n-a = ona	o-m-a = oma		
n	n-o-n-a = nona	n-a-n-a = nana	n-a-m-a = nama	
l	l-o-m-a = loma	l-o-n-a = lona	m-o-l-a = mola	
e	e-m-a = ema	e-m-e = eme	e-n-a = ena	
i	i-n-a = ina	i-l-e = ile	i-m-a = ima	
w	w-e-n-a = wena	w-o-n-a = wona	w-a-n-e = wane	
b	b-a-l-a = bala	b-a-n-a = bana	b-o-n-a = bona	
y	y-e-n-a = yena	y-o-n-a = yona	y-a-n-e = yane	
mm	mm-e = mme	mm-i-l-a = mmila	mm-o-h-e = mmone	
nn	nn-e = nne	b-a-nn-a = banna	nn-a-n-a = nnana	
ll	ll-a = lla	ll-e-l-a = llela	ll-i-l-e = llile	
u	u-l-u = ulu	b-u-l-a = bul	m-o-b-u = mobu	
k	k-a-m-a = kama	k-o-b-o = kobo	k-e-n-a = kena	
d	d-u-l-a = dula	d-i-l-a = dila	d-u-k-a = duka	
t	t-a-u = tau	t-o-l-a = tola	l-e-t-a-m-o = letamo	
s	s-e-s-a = sesa	s-o-m-o = somo	s-i-l-a = sila	
r	r-e-a = rea	r-u-a = rua	l-e-r-a-t-o = lerato	
h	h-u-l-a = hula	h-e-m-a = hema	h-o-k-o = hoko	
f	f-o-f-a = fofa	f-o-l-a = folo	f-e-l-a = fela	

MEDUMO SESOTHO				HLAHLOBA
MODUMO	MANTSWE A QAPODISEHANG			
p	p-a-n-a = pana	p-a-k-a = paka	p-e-p-a = pepa	
j	j-a-l-a = jala	j-e-l-e = jele	j-e-k-e = jeke	
q	q-a-l-a = qala	q-e-l-a = qela	q-o-q-a = qoqa	
mp	mp-a = mpa	mp-o-n-e = mpone	mp-e-h-a = mpeha	
nt	nt-a = nta	nt-a-t-e = ntate	nt-o-m-a = ntoma	
ng	ng-a-t-a = ngata	ng-o-l-a = ngola	m-o-ng-o-l-o = mongolo	
ny	ny-a-l-a = nyala	ny-e-k-a = nyeka	ny-o-k-o = nyoko	
kg	kg-o-m-o = kgomo	kg-e-n-a = kgena	kg-o-l-o = kgolo	
ph	ph-u-l-a = phula	ph-o-k-a = phoka	ph-e-m-a = phema	
tl	tl-a-l-a = tlala	tl-o-l-a = tlola	tl-a-m-a = tlama	
nk	nk-o = nko	nk-a = nka	m-o-nk-o = monko	
sh	sh-e-b-a = sheba	sh-a-p-a = shapa	sh-o-b-a = shoba	
hl	hl-a-p-a = hlapa	hl-o-l-a = hlola	hl-e-k-a = hleka	
ts	ts-o-k-a = tsoka	ts-e-k-a = tseka	l-e-ts-a-ts-i = letsatsi	
th	th-a-b-o = thabo	th-u-l-a = thula	th-i-p-a = thipa	
tj	tj-o-t-o = tjoto	tj-o-d-i-e-ts-a = tjodietsa	tj-a-l-e = tjale	
tw	tw-e-b-a = tweba	n-tw-a = ntwa	n-tw-e-n-g = ntweng	
jw	jw-a-l-a = jwala	jw-a-l-e = jwale	jw-a-n-g = jwang	
lw	lw-a-n-a = lwana	lw-a-n-e-l-a = lwanelia	l-e-lw-a-l-a = lelwala	
rw	rw-a-l-a = rwala	rw-e-s-a = rwesa	m-o-rw-e-ts-a-n-a = morwetsana	
sw	sw-a-sw-a = swaswa	sw-a-b-i-l-e = swabile	m-a-sw-a-b-i = maswabi	
hw	hw-a-m-a = hwama	l-e-hw-a-t-a-t-a = lehwatata	hw-e-t-l-a = hwetla	
kw	kw-a-l-a = kwala	kw-e-n-a = kwena	kw-a-kw-a-r-i-r-i = kwakwariri	
nw	nw-a = nwa	nw-e-l-e = nw-e-l-e	m-o-nw-a-n-a = monwana	
qw	qw-e-l-a = qwela	qw-a-qw-a = qwaqwa	qw-a-h-a - qwaha	
qh	qh-o-m-a = qhoma	qh-o-ts-a = qhotsa	m-a-qh-u-ts-u = maqhutsu	
aa	t-w-aa = twaa	m-aa-n-o = maano		
ee	f-ee-l-a = feela	l-ee = lee	s-e-l-ee-l-e = seleele	
oo	hl-oo-h-o = hlooho			
uu	th-uu-b-e = thuube	ph-uu! = phuu!	t-uu = tuu	
tsh	tsh-e-l-a = tshela	tsh-o-l-a = tshola	tsh-e-l-e-l-a = tshelela	
mph	mph-o-q-a = mphoqa	mph-a = mpha	mph-e-h-e-l-a = mphehela	
nkg	nkg-o = nkgo	nkg-o-n-o = nkgono	nkg-i-n-a = nkgina	
ntj	ntj-a = ntja	ntj-e-ll-a = ntjella	ntj-a-m-e-l-a = ntjamela	

MEDUMO SESOTHO				HLAHLOBA
MODUMO	MANTSWE A QAPODISEHANG			
nng	nng-w-e = nngwe	b-o-n-ngw-e = bonngwe	s-o-nng-w-e = sonngwe	
ngw	ngw-a-n-a = ngwana	ngw-a-n-a-n-a = ngwanana	ngw-e-ts-i = ngwetsi	
nts	nts-u = ntsu	nts-e-b-a = ntseba	nts-i-p-a = ntsipa	
nth	nth-o = ntho	nth-u-l-a = nthula	nth-o-l-a = nthola	
ntl	ntl-o = ntlo	ntl-o-l-a = ntlola	ntl-e-l-a = ntlela	
tjh	tjh-a-b-a = tjhaba	tjh-e-l-e = tjhele	l-e-tjh-o-b-a = letjhoba	
tlh	tlh-a-p-a = tlhapa	tlh-a-p-i = tlhapi	tlh-o-l-o = tlholo	
tlw	n-tlw-a-n-a = ntlwana	u-tlw-a = utlwa	u-tlw-i-s-i-s-a = utlwisisa	
thw	thw-a-s-a = thwasa	d-i-thw-e-l-e = dithwele	m-o-thw-e-b-e = mothwebe	
shw	shw-e-l-e = shwele	s-e-shw-e-shw-e = seshweshwe	shw-e-shw-e = shweshwe	
qhw	qhw-a-e-l-a = qhwaela	qhw-e-ts-e = qhwetse	qhw-e-l-a = qhwela	
nqhw	nqhw-a-e-l-a = nqhwaela	nqhw-e-l-a = nqhwela	nqhw-e-ts-e = nqhwetse	
ntlh	ntlh-a = ntlha	m-a-ntlh-a = mantlha	ntlh-a-b-a = ntlhaba	
ntjh	ntjh-a = ntjha	ntjh-a-f-a-ts-a = ntjhafatsa	ntjh-e-i-l-e = ntjheile	
ntsw	ntsw-a-k-i = ntswaki	ntsw-a-k-e-l-a = ntswakela	ntsw-e-l-a = ntswela	
tlhw	tlhw-a-r-i-ts-a = tlhwaritsa	tlhw-a-r-e = tlhware	d-i-tlhw-a-r-e = ditlhware	
kgw	kgw-a-o = kgwao	kgw-a-r-i-ts-a = kgwaritsa	kgw-a-th-a = kgwatha	
hlw	hlw-a-y-a = hlwaya	l-e-hlw-a = lehlwa	hlw-a-hlw-a = hlwahlwa	
nthw	nthw-e-s-a = nthwesa	nthw-e-n-a = nthwena	nthw-a-n-a-n-y-a-n-a = nthwananyana	
tshw	tshw-a-r-a = tshwara	tshw-e-l-a = tshwela	tshw-a-y-a = tshwaya	
ntshw	ntshw-a-n-tsh-a = ntshwantsha	ntshw-e-l-a = ntshwela	ntshw-a-n-e-l-a = ntshwanelia	
nkgw	nkgwa-kg-w-a-th-o-ll-a = nkgwakgwatholla	nkgw-e-s-a = nkgwesa	nkgw-a-th-a = nkgwatha	
ntsh	ntsh-a = ntsha	ntsh-i-ts-e = ntshitse	ntsh-i-y-a = ntshiya	
tjhw	tjhw-a-tl-a = tjhwatla	tjhw-a-tl-e-h-a = tjhwatleha	tjhw-a-tl-e-h-i-l-e = tjhwatlehile	
mptjh	mptjh-e = mptjhe	mptjh-a-n-e = mptjhane		
ntlhw	ntlhw-e-l-a = ntlhwela	ntlhw-e-s-a = ntlhwesa	ntlhw-e-k-i-s-e-ts-a = ntlhwekisetsa	
ntjhw	ntjhw-a-t-l-e-l-a = ntjhawatlela	ntjhw-a-t-l-i-s-a = ntjhawatlisa	ntjhw-a-t-l-e-ts-e = ntjhawatletse	



Moralo wa mosebetsi wa Moralo le Tereka

- O ka kgetha ho sebedisa tlwaelo e hhalositsweng karolong e fetileng, kapa tjhe.
- Hore na o kgethile tlwaelo efe ho e sebedisa, o lokela ho etsa karolo enngwe le enngwe ya puo ka beke.
- Hape hopola ho lekola nako e abetsweng karolo ka nngwe ka beke. Sheba leqepheng la 2.
- Kgutlela kakaretsong ya Poeletso ya Moralo wa Thuto wa Selemo leqepheng la 3 bakeng sa tataiso.
- Sebedisa tereka e latelang ho iketsetsa rekoto e bonolo ya mosebetsi oo o o etsang ka beke.

DBE ATP

- Qala ka dibeke 2–3 tsa boikemisetso ba sekolo.
- Kamora moo, ho na le maqephe a 4 a senang letho a Meralo le Diteraka, tseo o ka di sebedisang ho latela kwahelo ya hao ya kharikhulamo kotara.
- Ha o rata, iketsetse ditlwaelo le mesebetsi ya hao, etsa bonneta feela hore di ikamahanya le CAPS le Moralo wa Thuto wa Selemo (ATP).
- Ebe, o etsa Moralo le Tereka ya hao ho latela kwahelo ya kharikhulamo ya hao ya Kotara ya 1.

Hopola, lenaneo le hlophisisitsweng la Puo ya Lapeng ya Kereiti 1–3 la NECT le a fumaneha ho tswa webosaeteng: www.nect.org.za

Mookotaba 1:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2
KA MOLOMO	TLOTLONTSWE:	TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		
		MESEBETSIE MENG:	
MEDUMO	MEDUMO:	MEDUMO:	
		MESEBETSI:	
MONGOLO	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Bekе 1	Hlahloba	Bekе 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	
	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	
HO NGOLA	DINTLHA:	DINTLHA:	
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHА			

Mookotaba 2:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2
KA MOLOMO	TLOTLONTSWE:	TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		
		MESEBETSIE MENG:	
MEDUMO	MEDUMO:	MEDUMO:	
		MESEBETSI:	
MONGOLO	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Bekе 1	Hlahloba	Bekе 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	
HO NGOLA	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHА	DINTLHA;	DINTLHA;	

Mookotaba 3:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2
KA MOLOMO	TLOTLONTSWE:	TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		
		MESEBETSIE MENG:	
MEDUMO	MEDUMO:	MEDUMO:	
		MESEBETSI:	
MONGOLO	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Bekе 1	Hlahloba	Bekе 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	
HO NGOLA	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHА	DINTLHA;	DINTLHA;	

Mookotaba 4:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2
KA MOLOMO	TLOTLONTSWE:	TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		
		MESEBETSIE MENG:	
MEDUMO	MEDUMO:	MEDUMO:	
		MESEBETSI:	
MONGOLO	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Bekе 1	Hlahloba	Bekе 2
HO BALA KA KOPANELO	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	SERATSWANA; DIPOTSO TSA KUTLWISISO;	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	MOSEBETSI KAMORA PADISO;	
HO NGOLA	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	SEHLOOHO LE MOSEBETSI;	
HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHА	DINTLHA;	DINTLHA;	



Lenaneo la tekanyetso

Tekanyetso ya ho ithuta

- **Lenane la tlhopiso** le latelang le kenyelletsa **dintlha tse bohlokwa tsa tsebo ya ho bala le ho ngola** bakeng sa baithuti ba hao hore ba tsebe ho eba le tsebo mohatong ona.
- Ena ke **tsebo ya motheo ya ho tseba ho ngola le ho bala** eo **baithuti bohole ba lokelang ho e fumana qetellong ya Kereiti 3.**
- Ha hona mokgwa o bobebwa ho latela ‘Tekanyetso ya ho ithuta’, kapa ‘Tekanyetso e thusang morutwana le titjhere ho fihlela sepheo sa thuto’.
- Ho o thusa ho etsa sena ka tsela ya maleba, o ka nna wa batla ho leka tse latelang:
 - Etsa **buka ya direkoto tsa tekanyetso**, mme o e boloke ho wena ka nako tsohle.
 - Buka ena e lokela ho ba le letshwao la LEKUNUTU.
 - Bukeng ena, **eba le karolo ya moithuti ka mong.**
 - Nakong yohle ya letsatsi, **ela hloko tshebetso ya baithuti**, mme o ngole dintlha tsa seo o se bonang mabapi le bokgoni bona.
- Ka ho qoholleha ela hloko **baithuti bao ba sa bontsheng kgatelopele**, mme o **sebetse le bona** ho tobana le diphehetso tsa bona.

Lenane la tlhopiso: Mohato o tlase Puo ya Lapeng

Bokgoni ba ho laola mosebetsi wa hae le boithati (MESEBETSI YA SEHLOOHO)	✓
Latela ditaekanyetso le ditebelo ka phaposiburutelong	
Laola maikutlo a hae	
Sebetsa ka boikemelo	
Sebetsa mmoho le ba bang dithlophisong tsa sehlopha	
Tadimana le ho phethela mesebetsi nakong e lekantsweng	
Hopola le kgokahanya thuto e fetileng le thuto e ntjha	
Theha le ho boloka dikamano tse ntle	
Pheella le diphehetsong – ha a inehele	
HO MAMELA LE HO BUA	✓
Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha a bua	
Latela ditaelo	
Botsa dipotso	
Araba dipotso ka nepo, a sebedisa ka ho eketseha dipolelo tse ntseng di thatafala le ho feta	
Sebedisa tsebo ya ho qoqa le ho buisana ka nepo	
TLHOKOMELO YA MEDUMO LE MEDUMO	✓
Arola mantswe ho ya ka medumo ya ona (ka kutlo)	
Kopanya medumo mmoho ka ho bitsa mantswe (Ka kutlo)	
Elellwa le ho bala mantswe ohle a rutilweng (o ithuta kgokahanyo ya tlhaku le modumo)	
Bopa le ho qhaqholla mantswe a ngotsweng a sebedisa medumo e rutilweng	

HO BALA	✓
Leka kamehla ho arola (qapodisa) mantswe a matjha a sebedisa tsebo ya modumo wa tlhaku.	
Bala ditema tsa leqephe la mosebetsi ka nepo le ka bokgeleke bo eketsehileng.	
KUTLWISO	✓
<i>Mohatong o tlase, bokgoni bona bo lokela ho ahwa nakong ya ho bala ka kopanelo – ha titjhere a balla seratswana se thata hodimo.</i>	
Bontsha kgahleho le ho batla ho tseba dipaleng tse balwang ka kopanelo.	
Araba dipotso tsa motheo tsa poeletso ka nepo.	
Fana ka mohopolo o nang le kelello, o tiileng ho dipotso tse ‘batlang lebaka’.	
Akaretsa diketsahalo tsa sehlooho tsa pale e balletsweng hodimo.	
Bua ka ho hlaka sepheo kapa molaetsa wa pale e badilweng.	
Hopola le ho hokanya dipale tsa nako e fetileng le tse ntjha.	
MONGOLO	✓
Tshwara pensele le disebediswa tsa ho ngola ka nepo – a sebedisa menwana e meraro ho tshwara	
Bopa ditlhaku tse rutilweng ka nepo le ka ho hlaka	
Ngola ka lebelo le hlokahalang – a qeta mosebetsi ka nako e lekantsweng	
HO NGOLA	✓
Sebedisa mongolo ho bua mohopolo wa hae (ha a kopitse)	
Ngola ka boikemelo (sebedisa maano a ho ngola ho phethela mosebetsi wa mongolo)	
Sebedisa tsebo ya nyallano ya modumo wa tlhaku ho ngola mantswe (mopeleto o qapilweng)	
Bala mongolo wa hae, a balla metswalle.	

Tekanyetso ya ho ithuta

- O ka kgetha ho iketsetsa **tekanyetso ya mosebetsi ya semmuso ya hao** (FAT) ho ya ka tataiso tse **Karolong ya Poeletso 4 ya CAPS**.
- Kapa, **mohlala wa tekanyetso ya mosebetsi ya semmuso ya Kotara 1 e kenyeditswe ka tlase**. O ka sebedisa tekanyetso ena ya mosebetsi ya semmuso e le jwalo, kapa o ka e amahanya le maemo hore o e sebedise ka phaposiburuteleng ya hao.
- ‘Karete ya dintlha’ e kenyeditswe moo o ka tlatsang sephetho sa tekanyetso ya baithuti ya karolo enngwe le enngwe.

Ho sebedisa dirubiriki

- Dirubiriki tse latelang di na le ditlhaloso tsa maemo a mane.
- Di bontsha hape le tataiso ya tekanyetso ya boemo bo bong le bo bong.
- Ho tlatsaletsa, letshwao le abilwe bakeng sa tlhaloso ka nngwe ho ya ka mokgwa wa yona. Hona ho bontshitswe masakaneng a pela tlhaloso.
- O ka sebedisa dibopeho ho hlahloba baithuti ba hao ka tsela tse fapaneng, ho ya kgetho e hlwaileng ke profense kapa setereke sa hao. Mohlala:
 - a** O ka kgetha ho sebetsa ka boemo kapa tekanyetso bakeng sa mosebetsi wa tekanyetso.
 - b** Kapa, o ka kgetha ho sebetsa ka letshwao bakeng sa moithuti ka mong.

Mohlala:

- a** Titjhere wa Peter o behile letshwao la sekere bakeng sa katileho ya hae ho ya mokgwa wa teng.
- b** O bona hore boholo ba matshwao a sekere a wela BOEMONG BA 2 / TEKANYETSONG YA 3–4. Empa, o na le ntlha e le nngwe BOEMONG BA 1 / TEKANYETSONG YA 1–2. Mme jwale, o mo fa **Tekanyetso ya 3**.
- c** Ebe, o sebedsa dintlha tsa hae ho ya ka matshwao a mokgwa ka mong. O atleha ho fumana matshwao a 5 ho tswa ho a 14. Ha a arola ka 2, o atleha ho fumana 2.5, eo a e akaretsang hore ebe **Tekanyetso ya 3**.

RUBIRIKI	BOEMO 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO 2 TEKANYETSO 3–4	BOEMO 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO 4 TEKANYETSO 7
MOKGWA 1	Moithuti o pheta dikarolwana tsa pale tse nyane ka tlhahlamano e fosahetseng. (1)	Moithuti o pheta karolo tse itseng tsa pale ka tlhahlamano e nepahetseng, empa o keneletsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (2) X	Moithuti o pheta boholo ba pale ka tlhahlamano e nepahetseng, empa a ka keneletsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (3)	Moithuti o pheta pale ka tlhahlamano e nepahetseng, ka dintlha tse lekaneng ho etsa moeleso e hlane. (4–5)
MOKGWA 2	Moithuti o kgefutsa ka pheta-pheto, ka ho qeya-qeya le ho pheta mantswe le diratswana. (1)	Moithuti o kgefutsa ka nako e itseng, qeya-qeya le ho pheta mantswe kapa diatswana. (2) X	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke, kantle le ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswe le diratswana. (3)	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke le ka boitshepo, kantle le ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswe kapa diratswana. (4–5)
MOKGWA 3	Ha hona phaphang ya sehalo kapa bophahamo ba lenseswe, kapa moithuti ha a utlwahale hantle. (1) X	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lenseswe, feela ha se ka nepo ka nako tsohle. (2)	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lenseswe ha a bala, ka sepheto se itseng. (3)	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lenseswe ha a bala, ka sepheto se babatsehang. (4)

Phetolo

- Fetola matshwao ho tswa ho a 14 ho a isa tekanyetsong ya 1–7 ka ho a arola ka 2.

Re tshepa o tla fumana tataiso ena ya tekanyetso e le molemo

- *Ho bohlokwa ho hopola hore mesebetsi ena ya tekanyetso le mekgwa ya manollo ke ditshisinyo feela.*
- *Ka kopo sheba ho profense kapa setereke sa hao bakeng sa ditshwanelo tsa tekanyetso.*

Mabitso a baithuti	Ho mamela le ho bua	Medumo	Ho bala le kutlwisiso	Mongolo	Ho ngola	Ka kakaretso
	Ngola dipolelo tse 3 tsa ditaba tsa hae a sebedisa medumo eo a ithutileng, mantswe a bonwang, dithaku tse kgolo le kgutlo.					
	Kopisa le ho ngola dipolelwana a ela hloko popehong e nepahetseng ya dithaku.					
O arabu dipotso. O a lepa. O hlophisa diketsahalo botjha ka tatelano e nepahetseng. Etsa dikakanyo.						
O balla buka e boemong ba hae hodimo. O sebedisa mantswe a bonwang, medumo, tsebo ya hae ho hlahloba moelelo ho kgetholla. Bala ka bokgeleke bo eketsehang le ka maikutlo, ka lebelo le ka matshwao a puo e nepahetseng.						
Etsa mantswe ka ditumanotshi tse kgutshwane.	Pheta pale e nang le qalo, bohare le qetello.					
	Nomoro ya mosebetsi ya tekanyetso	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					

Kereiti 2 Kotara 1: Mohlala wa Tekanyetso ya semmuso

1.1: HO BUA LE HO MAMELA	
SEPHEO	<p>Pheta pale e tlwaelehileng</p> <ul style="list-style-type: none"> Pale e na le qalo, bohare, le qetelo Moithuti o pheta pale kantle ho qeya-qeyo kapa ho pheta
HO KENYA TSHEBETSONG	<ul style="list-style-type: none"> Etsa sena bekeng ya 7–9 Etsa sena nako e nngwe le e nngwe ha baithuti ba tlwaetse ho bala ka boikemelo kapa ka nako ya mosebetsi wa ho ngola
MOSEBETSI	<p>Pheta pale e tlwaelehileng</p> <ul style="list-style-type: none"> Hhalosetsa phaposi hore o tlile ho ba kopa hore ba tle ka pele mme ba o phetele pale eo ba e ratang ka ho fetisisa. Hopotsa baithuti hore ha ba pheta pale, e lokela ho ba le qalo, bohare/mmele le qetelo. Hape ba hopotse hore ba lokela sebedisa mantswe a bona ho etsa pale e kgahle. Qetellong, ba lokela ho ikwetlisa ho pheta pale, e le hore ba seke ba lebala seo ba se buang, kapa ho pheta seo ba se buileng. Ba fe metsotso e mmalwa ho nahana ka dipale tsa bona. Ba dumelle ho buisana le molekane ka pale tsa bona. Ba ka taka le ditshwantsho tse leibotsweng tsa karolo ya pale, ha o ntse o mametse baithuti ba bang. Hlahloba moithutika mong o sebedisa ruburiki e latelang.

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
SEBOPHEO LE TLHAHLAMANO	Moithuti o pheta dikarolwana tsa pale tse nyane ka tatelano e fosahetseng. (1)	Moithuti o pheta karolo tse itseng tsa pale ka tatelano e nepahetseng, empa o kenyelsetsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (2)	Moithuti o pheta boholo ba pale ka tatelano e nepahetseng, empa a ka kenyelsetsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (3)	Moithuti o pheta pale ka tatelano e nepahetseng, ka dintlha tse lekaneng ho etsa moelego e hlake. (4–5)
BOQHETSEKE	Moithuti o kgefutsa ka pheta-pheto, ka ho qeya-qeya le ho pheta mantswe le dipolelo. (1)	Moithuti o kgefutsa ka nako e itseng, ka ho qeya-qeya le ho pheta mantswe kapa dipolelo. (2)	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke, o kgefutsa moo le moo, ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswe le dipolelo. (3)	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke le ka boitshepo, kantle le ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswe kapa dipolelo. (4–5)

1.2: MEDUMO

SEPHEO	<ul style="list-style-type: none"> Bopa mantswe ka ditumanotshi tse kgutshwane 																
HO KENYA TSHEBETSONG	<ul style="list-style-type: none"> Etsa sena bekeng ya 7 kapa 8, ka nako ya thuto ya medumo pheletsong ya beke. 																
MOSEBETSI	<ul style="list-style-type: none"> Taka tafole ya ‘Fumana lenses’ tlapangollong, e kenyelletsang medumo e 16, medumo ya ditumanotshi e 5, mmohole ditumammoho tse 7 le ditumammoho tse kopaneng tse 4 tse rutilweng. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>a</td><td>e</td><td>i</td><td>o</td></tr> <tr> <td>u</td><td>m</td><td>b</td><td>d</td></tr> <tr> <td>t</td><td>l</td><td>s</td><td>p</td></tr> <tr> <td>tl</td><td>th</td><td>ng</td><td>ts</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha baithuti hore ba bope mantswe jwang ba sebedisa ditlhaku ho tswa tafoleng, mohlala: tl – a – ts-a = tlatsa Bolella baithuti hore ba tshwanetse ba bope mantswe a 12. Efa baithuti metsotsa e 5 ho etsa sena. Kgobokanya dibuka tsa bona mme o tshwaye le ho bala mantswe a bopilweng ka nepo. Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa ruburiki e latelang. 	a	e	i	o	u	m	b	d	t	l	s	p	tl	th	ng	ts
a	e	i	o														
u	m	b	d														
t	l	s	p														
tl	th	ng	ts														

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
ETSA MANTSWE KA DITUMANOTSHI TSE KGUTSHWANE	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 0–3 ka nepo. (1–2)	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 4–6 ka nepo. (3–4)	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 7–9 ka nepo. (5–6)	Moithuti o bopile mantswe a pakeng tsa 10–12 ka nepo. (7)

1.3: HO BALA

SEPHEO	<ul style="list-style-type: none"> O bala buka e boemong ba hae hodimo. O sebedisa mantswe, medumo, tsebo ya ho hlahloba moeletlo le ho kgetholla mantswe
HO KENYA TSHEBETSONG	<ul style="list-style-type: none"> Sena se ka etswa nako enngwe le enngwe ho tloha bekeng ya 6 ho isa bekeng ya 8 Etsa sena ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha
MOSEBETSI	<ul style="list-style-type: none"> Ka nako ya ‘ho bala ka tataiso ya sehlopha’ bitsa setho ka seng sa sehlopha ho tla mme se o balle ka boikemelo Kopa moithuti ho o balla hodimo seratswana se boemong ba hae. Etsa bonnate hore seratswana se kenyela tsatswana mantswe a kgethollehang Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
TSEBO YA HO KGETHOLLA	<p>Moithuti o hloka tshehetso e ngata ka medumo ho tswa ho titjhere ho bala lentswe leo a sa le tsebeng.</p> <p>Moithuti o sokola ho arola mantswe ka dinoko ka medumo ya lona.</p> <p>Moithuti o tseba mantswe a mmalwa a bonwang / a phetwang kgafetsa.</p>	<p>Moithuti o leka ho sebedisa medumo ho bala mantswe ao a sa a tsebeng empa o hloka tshehetso ho tswa ho titjhere. Moithuti o kgona ho arola mantswe ka dinoko kapa medumo ya ona ka tshehetso ho tswa ho titjhere.</p> <p>Moithuti o tseba mantswe a mangata a phetwang kgafetsa.</p>	<p>Moithuti o sebedisa medumo le lethathamo ho qapodisa mantswe ao a sa a tsebeng, empa o hloka thuso moo le moo ho kopanya medumo ho bopa lentswe.</p> <p>Moithuti o tseba mantswe a mangata a phetwang kgafetsa.</p>	<p>Moithuti o sebedisa medumo le lethathamo ho qapodisa mantswe ao a sa a tsebeng, mme o kgona ho kopanya medumo ho bopa lentswe. Moithuti o tseba mantswe ohle a a rutilweng a phetwang kgafetsa.</p>
MANTSWE A BONWANG	<p>Moithuti o tseba mantswe a mmalwa a bonwang / a phetwang kgafetsa. (1–2)</p>	<p>Moithuti o tseba mantswe a itseng a bonwang / a phetwang kgafetsa. (3–4)</p>	<p>Moithuti o tseba boholo ba mantswe a bonwang / a phetwang kgafetsa. (5–6)</p>	<p>Moithuti o tseba mantswe ohle a rutilweng a bonwang / a phetwang kgafetsa. (7)</p>

1.4: KUTLWISO

SEPHEO	Mamela a be a tadi mane le seratswana ka ho: <ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso ka dintlha tsa seratswana • Etsa bolepi • Tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo • Etsa dikakanyo
HO KENYWA TSHEBETSONG	<ul style="list-style-type: none"> • Sena se ka etswa nako e nngwe le enngwe ho tloha bekeng ya 4 ho isa bekeng ya 7 • Etsa sena ka bo Lahlano ka nako ya mosebetsi wa molomo: puisano ya ho bala ka kopanelo ka bo Labohlano
MOSEBETSI	<ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa pale ya nako ya ho bala ka kopanelo ya beke e fetileng. • Efa phaposi mosebetsi wa ho phethela mosebetsi. • Ebe, o biletsha moithuti ka mong tafoleng ya hao ho phetha tekanyetso. • Kopa baithuti ho arabu mofuta wa dipotso tse 1–2 tse latelang ka seratswana: <p>Dipotso tse otlolohileng ka dintlha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mang..? 2 Eng...? 3 Neng...? 4 Jwang...? 5 Kae...? <p>Etsa bolepi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 O nahana ho tla etsahala eng ho latelang? Hobaneng? 2 O nahana pale e tla fella jwang? Hobaneng? <p>Tatelano</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ho etsahetse eng qalong ya pale? 2 Ho etsahetse eng pheletsong ya pale? 3 Ho etsahetse eng kamora ...? 4 Ho etsahetse eng pele: ...kapa...? <p>Dikakanyo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 O ka akanya eng ka....ho tswa ho....? 2 O nahana ho etsahetse jwang....? 3 Hobaneng o nahana...? <ul style="list-style-type: none"> • Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
DIPOTSO TSE OTLOLOHILENG KA DINTLHA	Moithuti ha a kgone ho hopola dintlha ho tswa paleng.	Moithuti o hopola dintlha tse itseng tsa pale ka nepo, ka tlhotlhelletso e itseng.	Moithuti o hopola dintlha kaofela tsa pale ka nepo, ka tlhotlhelletso e itseng.	Moithuti o hlwaya dintlha kaofela tsa pale ka potlako, ka bokgeleke le ka nepo.
BOLEPI	Moithuti ha o thatafallwa ke ho lepa/ noha, ebile ha a kgone ho tshehetsta karabo ya hae ka lebaka.	Moithuti o fana ka kakanyo e le nngwe feela ya bolepi, ebile o kgona ho tshehetsta karabo ya hae ka lebaka. (2)	Moithuti o fana ka kakanyo tse pedi tsa bolepi tse utlwahalang, empa o kgona ho tshehetsta karabo ya hae e le nngwe feela ka lebaka (3)	Moithuti o etsa dikakanyo tse pedi tse utlwahalang mme o kgona ho di tshehetsta dikakanyo tsa hae ka bobedi. (4)
TATELANO	Moithuti ha a kgone ho tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo.	Moithuti o kgona ho tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo ka tshehetso e itseng.	Moithuti o tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo empa o nka nako.	Moithuti o tlhahlamanya diketsahalo tsa seratswana ka nepo ka potlako.
KAKANYO	Moithuti o sokola ho etsa kakanyo ka mophetwa kapa ketsahalo ho tswa paleng, le ha a tshehetsta. (1)	Moithuti o etsa kakanyo e utlwahalang ka mophetwa kapa ketsahalo ho tswa paleng ka tshehetso e itseng. (2)	Moithuti o etsa kakanyo e utlwahalang ka mophetwa kapa ketsahalo ho tswa paleng kantle ho tshehetso. (3)	Moithuti o etsa kakanyo e ntle ka mophetwa kapa ketsahalo ho tswa paleng kantle ho tshehetso. (4)

1.5: MONGOLO	
SEPHEO	<ul style="list-style-type: none"> Kopisa le ho ngola dipolelwana a ela hloko popo e nepahetseng ya ditlhaku.
HO KENYA TSHEBETSONG	<ul style="list-style-type: none"> Etsa sena o sebedisa thuto ya mongolo wa Mantaha bakeng sa beke 7 kapa 8.
MOSEBETSI	<ul style="list-style-type: none"> Etsa thuto ya mongolo jwaloka tlwaelo. Kgobokanya dibuka tsa baithuti pheletsong ya potoloho ya mongolo. Hlahloba mongolo le ho ngola ha moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3–4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
POPO YA DITLHAKU	Moithuti o sokola ho bopa ditlhaku tsohle ka nepo. Ho na le diphoso ka popo ya ditlhaku le boholo ba tsona. Moithuti o ngola ka lebelo le iketlileng. (1–2)	Moithuti o ntlafatsa popo ya ditlhaku. Ho sana le diphoso ka popo ya ditlhaku le/kapa boholo ba ditlhaku. Lebelo la moithuti la ho ngola le a eketseha. (3–4)	Moithuti o eketsa ntlafatso ya popo ya ditlhaku. Ho na le diphoso tse mmalwa ka popo ya ditlhaku kapa boholo ba ditlhaku. Lebelo la moithuti la ho ngola le a kgotsofatsa. (5–6)	Moithuti o ekeditse ntlafatso ya popo ya ditlhaku ka tsela e babatsehang. Ho na le diphoso tse nyane feel ka popo ya ditlhaku kapa boholo ba ditlhaku. Lebelola moithuti la ho ngola le ya babatseha. (7)
HO SIYA SEBAKA SA MANTSWE DIPOLELONG	Dikgeo pakeng tsa mantswe di batla di sa lekane, di kgolo kapa di nyenyane haholo. (1–2)	Dikgeo pakeng tsa mantswe ha di lekane mona le mane. Dibaka di kgolo kapa di nyenyane haholo. (3–4)	Dikgeo pakeng tsa mantswe di ya lekana le boholo ba ditlhaku bo nepahetse. (5–6)	Dikgo pakeng tsa mantswe di nepahetse ka nako tsohle (7)

1.6: HO NGOLA

SEPHEO	<ul style="list-style-type: none"> Ngola dipolelo tse 3 a sebedisa medumo eo a ithutileng, mantswe a bonwang kgafetsa, ditlhaku tse kgolo le kgutlo.
HO KENYWA TSHEBETSONG	<ul style="list-style-type: none"> Etsa sena o sebedisa thuto ya mongolo ya Laboraro bakeng beke 6 kapa 8.
MOSEBETSI	<ul style="list-style-type: none"> Etsa thuto ya mongolo jwaloka tlwaelo. Kgobokanya dibuka tsa baithuti pheletsong ya potoloho ya mongolo. Hlahloba mongolo le ho ngola ha moithuti ka mong o sebedisa ruburiki e latelang.

RUBURIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3-4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
HO NGOLA: BONNETE	Mohoplo o boima hore a o utlwisise, kapa ha se wa nnete – o kopisa mohlala wa titjhere. (1)	Mohopolo o a utlwisiseha mme ke wa nnete, le ha o tshwana le mohlala. (2)	Mohopolo ke wa nnete ebole ke wa botho. (3)	Mohopolo ke wa nnete, ke wa botho ebole ke boiqapelo. (4-5)
HO NGOLA: BOLELELE	Moithuti ha ngola dipolelo tse nepahetseng. (1)	Moithuti o ngotse polelo e 1 e nepahetseng. (2)	Moithuti o ngotse polelo tse 2 tse nepahetseng. (3)	Moithuti o ngotse polelo tse 3 tse nepahetseng. (4-5)
HO NGOLA: MATSHWAO A PUO	Moithuti o sokola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo mmoho le kgutlo ka nepo, empa o sokola ka matshwao a mang a puo. (1)	Moithuti o sebedisa ditlhaku mmoho le kgutlo ka nepo, empa o sokola ka matshwao a mang a puo. (2)	Moithuti o sebedisa matshwao ohle a puo a rutilweng ka tshwanelo, empa o etsa diphoso moo le moo. (3)	Moithuti o Sebedisa matshwao ohle a puo ka nepo mme o etsa diphoso ka sewelo. (4)

